



Туолума сайылыштар

(Бүтүүтэ, Ишими 1
стр. кор)

стр. кор).
тээр салынчындар.
Государствын тута-
рынханах түтгэрийн со-
рудалши хас бишрдийн
мандарынан тогторон
наадилэр. Коллектива
быльын 134 тохио түү-
жатайчын загартын
тодорхойн мөнчирэг
шардаагар үрүлүүтэй.

Маның салға төрөбүт
тигиздерди үттүрдүүгэ
чынташ маныныңын
Варна Степановна
Муркунова ысымай

Улдузир. Кийин сым устата хас бишкади тиңэгээндээгээ 2000 жүүгээ мэр соруктадаа. Ихиэ кирбакши - бу баладаан зайдын толорорго дүүлүүлэр. Ол ийн эмччирикти кытта эбий анылымы таба дүүрэлжсан сийтергэ хыйндар. Тус таах Улуттин тайланын колективиза настазынк бийлийнхэндээ сурбанийн олондадаа төсөн.

Сайынтың ортуғер бостуктарының үзен-
изчилил Серека Со-
ловьев уейине Толикон-
драттың үтүе сүйбас-
таштык ұлакобайтер. Ол
аны тәннишеси-
тар исалып махталы-
рын шабыттара. Энниң
үрүг түнх үрүлүштү-
шіндер көзинер калып
оссо иззеледөл-нұрғар
митырбыстар.

Синхонтарга: наргизи
чи Светлана Николаевна, Иван Захарович Кон-
дратьевтара фирма бас-
тыяг мажызыкемта Вар-
вара Степановна Муру-
нова; бостуунтар (ха-
шастар) Сероки Соловьи-
цын уочица Толя Кон-
дратьев.

Т. Кардашевский
фотог.



Председателем М. А.
Литвинов, членами правления
В. А. Иванов, Д. И. Титон
и др. А. А. Галымзяновым
и А. А. Соколовым

Саха сэргээц профсоюзийн
рын бүгд сэргээчийн олон улсын
га 1920 оны эхийн эхийн
тээвэртэй төслийн 25-28 ижил

дых кандидатов. Всего
встречи профсоюзной конференции уча-
ствовали 1500 человек. Конференция профсоюзистов губерната-
ства подтвердила правильность политики
губернатора и его заместителя. Председатель
рабочей группы В. Л. Вердеревский

ион разработки и внедрения в производство реческой талыллыбыты. Создано профсоюзный территориальный союз производственных кооперативов ткацкого цеха Красноярского края. Ильинский районный союз профсоюзов ткацких производственных кооперативов Якутии. Ильинский районный союз профсоюзов ткацких производственных кооперативов Якутии. Ильинский районный союз профсоюзов ткацких производственных кооперативов Якутии.

профсоюзтар ынтымалда
барынта. Ошо 1921 сүйл
аттардых ыңғаш 22—29
күннөртөгөр профсоюзтар
бастап губернен конфе-
ренцияларды ынтымалыбыт.
Конференция 17 уездан
барынта 3000 профсоюзчи-
лардын иштеп берген
представи-
тель болая 60 делегат
ынтымалыбыт. 1922 сүйлаах-
да профсоюзтар губер-
нен советтара профсоюз-
тар Саха областинамы со-
ниеттиригөр узарытылган

Проекттар албах
оруулсан үзүүн манындаа
ра. Олортон бишрэгстэрн
иин үзэс суух буцуулнуу
утарын охсунууд итэй. Үзэс
суухтар артыншарын та-
рийнээсээштэй. Дэснүү
алдартас-сургуурга, соду-
руутын хэдийн үзүүнтэй-
гээ саха тылини үерэтийн.

Рынок сыймандылықтардың ханымынан хана
базардер халықтың даңындағы салынудардың була-
таса дағынын бүткігү олол білдір боччумашаң жа-
надобұлтық болады. Оройбонига үшінен балының я-
найдыстыбыларда, аренданған предпринимедар, коллег-
тиналар тәрілділіктегілер, тәрілтәр көне хана-
йындыбыланимызар. Итеп, билемін турар, бастакы оғ-
зуклар электронуулара ерз. Салға төсінен ерз арас-
ындар тәннен сиризділін барадағына, бойжын-
дағынан ордуктастырын, барыстаңын жердердекте-
рун, избілдінінз әншілік бородууталарынан боз-
жын халачынын сөйтөх суюлтар турунара чуол-

Ханаайыннааһын санга онгкүллара

Билгийн ашардас Кы- калэр сыйдарга чынга-
тааных жээчинжээр (пред- атыных дэлхийнхээр,
седатель И. П. Пенома- оттуухтара - мастьхтара,

рөв) биңс бааңыңай ханаңыстыбата баар буолла. Күннелэр бары сир сымыштарған үләзәрні замнастарын сөраластылар. Оны тайынан жәнигі: 110 ханаңыстыбата сельсоветтан сир ылдан суюнұларегер балачча оту билемдіктілер. Үгүстэр анының сирдерин бүтәнде көрсеткес, ше-

Кызылжын арсынай предприятийндар быйыл сүйүк азылсын сөзү түгөнчлөнүштөн толи тоору механизациянын көмөн таралып үзүлдө.

Олег Гаврилович Парфенов салайычылаах баынынай ханаийстебета, пекинөөр Димитрий Дмитриевич Барашков анатаны ылбыт сирдәрни хайын-үй бутайтылар. Оттоя Прокопий Прокопьевич Захаров баынынай ханаийстебета, бухгалтер Евдокия Прокопьевна Захарова оттуур сирдәрни бутайдын сымдышлар. Вырааттын Андреевтар сымғы арзидай зөнчотун моиарлас ылай узалиллар. Салайаңтын Константин Давыдович Андреев болшыллар. Кинжалдар Нууру уюна Нымзя алаастары анатылтара. Ус бирааттылар ити сирдәрліктен сөп булар отторуу союзуюшалатылар. Аны сыйгырын мөрөн-коре, алаастарын түт бүткөнни врттыйн избистилор. Хордьон санавта каллэшино ити курдук дыланаллар. Аканын жодуналарын байыз бүтэлжөннүүр

төнкө дорожхой айылды
сөбүтүшкөн аялдастарын
субу күннүргө 400 тонна-
нын толердулар. Киндерд
бийдигин суюн айылдын
бадындоончыгын төмөнзү-
рек кыретын дәрәзы зам-
шашка салмы үзүүлүк
сынчылдар.

Звено Сынвардаахха бор-тээхэй базаны туттуут. Нүх сайн быдныг улсынханы замчгар ман-на дээланын узлалын-лэр. Базаларыгтар иши дьобуннаахай олорор дьэлзэхтэр. Базаныхаахтар. Оюн дээланын улстарын суюхтанын кур-дук усулубуйшны төрим-миттор. Од иши узлалри-гар сэл ахмын үрдүү көр-дөрүүлээр системалэр. Оттон түнүүт техникала-рыгтар сийнжиняарын, са-табылдарын, тээрэ төрт-иэхтерин түүнэн бэрг ал-бэгий нийнххэг сэн. Уз-лалрийн режимийн базаларо олонхууллар уснаа ол халбагчидын тутуул-лар, звено бойзэ тутса бэрэдэнтэох, ону бары Ирэниллэр, хонтууодла-надлар. Хамныг дэдлии үзэн субъектэн толорол-лор, оногийн замчлалын тура турбат, көрөн олорбот. От нуруутын тутууга, бу-тойдээнгигэ, сары ого-рууга, мраастааныгжи барь биш иши курдук ажлын тэр.

Киләнгүй алаастарыгар үзлөөр ишисе толору механизмнадаах эвениң Ишкесенгүй Никитич Скарабин салайыр. Бары үзлеки эмис ере түпнүт дын. Дойдуга от утуннұт тәне да малтодун ишкес, санааларсан тунар болса, ишнилдерин араар башка үзлинилтер. Баланын турутудын жобасындағы биттисем 270 тоңша оттохтор, сабу күннәргә салғынды үзлини сымсызлар. Үзлинилтер жарыртудаах сирдэре бутуер дазри оттуур быдаанинахтар.

Манас Кылтенин аралык предприятие са-
рох үлээнт дыңгүү туңан болижинчирибетин
бүтәрәбен. Ороойон сөз-
хүчтәрек отчуттары, бөйзәркөр табылгастаңы-
шын зөрө, икәнән күләр
сорох спыттарынын тунаал-
ларыгар биарабыт.

C. ALERCEEB.

хълмжылтарға материаль-
най замену оғоруу эмиэ
күнислэр дымалалары ит. Ити сыйлартан ңуорат
предпринимчелара тыа си-
рии нытта шефтийинлэрэ
сөзделгизиң. 1924 сый-
лаахтан сөзделган проф-
союзтар производственнай
ищүнүштөрүү мүттөр буюл-
буттара. Политическая
хакимияттардан да туо-
да, бары профсоюздей ор-
ганикар аллараттан чөз сү-
нүхтөрээ талсар ириңчи
бизни талмалылдарын си-
тиңиҳхэ. Профсоюзның ор-
ганикар туттулуктах бул-
лар балансынаныттан бо-
ххелей. Улдигиттар ин-
тилизаторлар ишни олсуну-
ларын ессо ордуу күнүү
дүхтөөлөр. Ол айни ре-
публика профсоюзның та-
рихидеги социальдай эконо-

Саха сырттар профсоюзның хамсаын бастакы хардымаларда ишнин эт. Билим республика тұралын 5329 жылшығы су нүхе профсоюзның тәріздөлдер бааллар. Бұтты профсоюзның хамсаынан тосту көрдүлдүздеуде улардың анырынан көлдөрдөр айналып. Унның салынтағы олосхұбай хамасын будабыт формасынан көрдүлдүздеуде көлдөрдөр айналып.

най каршылары ырытап
өзөрөр биралтап шалып
Саха ССР Министрлары
Советының тарбия
үзлө төлөбүрүн уюшта хал
расыбылык белгилүү остал
рытар кызметчилорыны
тар дүснүүдөрдөр түйүн
сар. Нити үзүн мэдүрү
профсоюзтар республика
танды советтарынан буюк
коомиссия узгалир. Кийин
бөйткүн быйнадырылган
орбукендерге ээдик проф
союзтар узелдерин сурум
шүүр советтары тарыйп.
Ол советтар сорунтарынын
орбукенди баар берүү мак
найты сүйрөт профессионал
тарлалордың даңыра түмүн
орбукен таалымтаса ул
ниттар социальдай, эндо
мический, улута биралтап
рын, интеграторлук немесе

ANSWER

